

REGISTAR PROPISA 2012. godina**AKTI SKUPŠTINE OPŠTINE**

| O D L U K E | broj biltena/strana |
|--|----------------------------|
| Odluka o verifikaciji mandata odborniku Skupštine opštine Ugljevik | 2/1 |
| Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u Ugljevičkoj Obriježi | 2/2 |
| Odluka održavanju prosječne konačne građevinske cijene korisne stambene površine na području opštine Ugljevik u 2011. g | 2/3 |
| Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u K.O. Zabrđe | 2/4 |
| Odluka o prodaji nekretnina u K.O. Zabrđe | 2/5 |
| Odluka o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta | 2/6 |
| Odluka o usvajanju izmjene plana postavljanja privremenih posl. objekata u Ugljeviku | 2/8 |
| Odluka o donošenju plana parcelacije N. Naselja na prostoru između magistralnog puta i rijeke Janje za parcelu 320 K.O. Ugljevik | 2/9 |
| Odluka o utvrđivanju nacрта izmjene urban. projekta gradskog dijela grada Ugljevika | 2/10 |
| Odluka o pristupanju izradi izmjene urban. projekta gradskog dijela grada Ugljevika | 2/12 |
| Odluka o pristupanju izradi plana parcelacije Termoelektrane „Ugljevik 3“ Ugljevik | 2/13 |
| Odluka o opštinskim administrativnim Taksama | 2/14 |
| Odluka o komunalnim taksama | 2/18 |
| Odluka o prihv. ugovora o osnivanju Javnog preduzeća deponija „EKO-DEP“ doo Bijeljina | 2/27 |
| Odluka o usvajanju Lokalnog plana upravljanja otpadom opštine Ugljevik 2011-2016. god | 2/28 |
| Odluka o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje člana Opštinske izborne komisije | 2/62 |
| Statutarna odluka o izmjeni Statuta opštine Ugljevik | 4/17 |
| Odluka o određivanju granica naseljenih mjesta na području opštine Ugljevik | 4/19 |
| Odluka o zaduženju opštine Ugljevik | 4/21 |
| Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Gornjoj Trnovi | 4/23 |
| Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Bogutovom Selu | 4/24 |
| Odluka o prenosu prava korištenja izgrađenog vodovoda u Tutnjevcu | 4/25 |
| Odluka o sticanju svojine na nepokretnostima | 4/26 |
| Odluka o davanju saglasnosti za sječu i otuđenje stabala topole i borova | 4/27 |

| | |
|--|-------|
| Odluka o donošenju izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela grada Ugljevika | 6/1 |
| Odluka o donošenju izmjene Regulacionog plana individualnog stambenog naselja „Sjever 3“ u Ugljeviku | 6/2 |
| Odluka o utvrđivanju Nacrta izmjene Urbanističkog projekta gradskog dijela Ugljevika | 6/3 |
| Odluka o određivanju lokacije za postavljanje javne česme na javnoj površini | 6/5 |
| Odluka o određivanju lokacije za postavljanje eksponata na javnoj površini | 6/6 |
| Odluka o prodaji nekretnina putem javnog konkursa u K.O. Ugljevik | 6/7 |
| Odluka o prodaji nekretnina putem javnog konkursa u K.O. Korenita | 6/8 |
| Odluka o davanju na korišćenje nepokretnosti u K.O. Gornja Trnova | 6/9 |
| Odluka o verifikaciji mandata odbornika Skupštine opštine Ugljevik | 13/2 |
| Odluka o usvajanju Rebalansa plana budžeta opštine Ugljevik za 2012. godinu | 15/39 |
| Rebalans plana budžeta opštine Ugljevik za 2012.god. | 15/40 |
| Odluka o usvajanju Plana budžeta opštine Ugljevik za 2013.g | 15/55 |
| Odluka o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2013.g | 15/71 |
| Odluka o utvrđivanju poreske stope na nepokretnosti na području opštine Ugljevik | 15/75 |
| Odluka o stipendiranju redovnih studenata za školsku 2012/2013. godinu | 15/76 |
| Odluka o načinu i uslovima javne prodaje gradskog građevinskog zemljišta | 15/77 |
| Odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja | 15/79 |

R J E Š E N J A

| | |
|--|------|
| Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika Opštine Ugljevik | 1/1 |
| Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za finansije | 2/76 |
| Rješenje o imenovanju Savjeta Plana parcelacije Termoelektrane „Ugljevik 3“ Ugljevik | 2/76 |
| Rješenje o utvrđivanju liste kandidata za imenovanje Komisije za izbor službenika OAS | 2/77 |
| Rješenje o izmjeni rješenja o imenovanju Komisije za izbor službenika OAS | 2/77 |
| Rješenje o izmjeni rješenja o obrazovanju stručne Komisije za ocjenjivanje sposobnosti lica u postupku ostvarivanja prava iz socijalne zaštite | 2/78 |
| Rješenje o izmjeni rješenja o izboru Komisije za budžet i finansije | 2/78 |

| | |
|---|-------|
| Rješenje o imenovanju Komisije za izbor člana Opštinske izborne komisije | 2/79 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Tomić Dragice iz Ugljevika, Manojlović Tomislava iz Bijeljine i Krstić Mare iz Ugljevika | 2/79 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Jagodić Zorana iz Ugljevika | 2/80 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Maksimović Đoke iz Zabrđa | 2/80 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Pajkanović Mihajla iz Korenita | 2/81 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Simikić Dike iz Ugljevika | 2/81 |
| Rješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Ugljevik | 4/28 |
| Rješenje o razrješenju člana Opštinske izborne komisije Ugljevik | 4/29 |
| Rješenje o imenovanju člana Opštinske izborne komisije Ugljevik | 4/29 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Veselinović Bore iz Ugljevika | 4/30 |
| Rješenje o izboru Verifikacione komisije | 13/1 |
| Rješenje o izboru Komisije za izbor i imenovanja | 13/4 |
| Rješenje o izboru predsjednika Skupštine opštine Ugljevik | 13/5 |
| Rješenje o izboru potpredsjednika Skupštine opštine Ugljevik | 13/6 |
| Rješenje o razrješenju zamjenika načelnika opštine Ugljevik | 13/7 |
| Rješenje o izboru zamjenika načelnika opštine Ugljevik | 13/8 |
| Rješenje o razrješenju sekretara Skupštine opštine Ugljevik | 13/9 |
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. sekretara Skupštine opštine Ugljevik | 13/10 |
| Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/11 |
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za opštu upravu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/12 |
| Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za privredu i društvene djelatnosti opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/13 |
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za privredu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/14 |
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za društvene djelatnosti opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/15 |
| Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/16 |
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/17 |

| | |
|---|-------|
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za finansije opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/18 |
| Rješenje o imenovanju v.d. direktora Centra za socijalni rad | 13/19 |
| Rješenje o razrješenju načelnika Odjeljenja za poljoprivredu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/20 |
| Rješenje o izboru i imenovanju v.d. načelnika Odjeljenja za poljoprivredu opštinske administrativne službe opštine Ugljevik | 13/21 |
| Rješenje o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje direktora JZU Dom zdravlja | 15/92 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Petrović Radivoja iz Zabrđa | 15/93 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Radovanović Miće iz Ugljevika | 15/94 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Đukić Ljubomira iz B. Sela | 15/95 |
| Rješenje o ne prihvatanju ponude za kupovinu parcele Đukić Slobodana iz Ugljevika | 15/96 |

ZAKLJUČAK

| | |
|--|------|
| Zaključak o dodjeli opštinskih priznanja | 12/1 |
|--|------|

PRAVILNIK

| | |
|---|------|
| Pravilnik o izmjeni Pravilnika o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i drugih privrednih djelatnosti | 6/11 |
|---|------|

POSLOVNIK

| | |
|--|------|
| Poslovnik o izmjeni i dopuni poslovnika Skupštine opštine Ugljevik | 6/10 |
|--|------|

PROGRAM

| | |
|---|-------|
| Program zajedničkih kap. ulaganja sa mjesnim zajednicama i udruženjima građana u 2012 | 2/64 |
| Program izgradnje kapitalnih objekata na području opštine Ugljevik u 2012. godini | 2/65 |
| Program raspoređivanja i usmjeravanja sredstava od vodnih naknada za 2012. godinu | 2/68 |
| Godišnji program uređenja građevinskog zemljišta za 2012. | 2/69 |
| Program proljetne sjetve za 2012. godinu | 2/74 |
| Program rada Skupštine opštine Ugljevik za 2013. | 15/1 |
| Program zajedničke komunalne potrošnje za 2013. g. | 15/80 |
| Program jesenje sjetve za 2012. godinu | 15/91 |

PLAN

| | |
|---|-------|
| Lokalni plan upravljanja otpadom opštine Ugljevik 2011-2016. godine | 2/29 |
| Plan održavanja lokalnih nekategorisanih puteva na području opštine Ugljevik u 2012 | 2/71 |
| Rebalans plana budžeta opštine Ugljevik za 2012.g | 15/40 |
| Plan budžeta opštine Ugljevik za 2013.godinu | 14/56 |

IZVJEŠTAJ

| | |
|---|------|
| Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za 2011.g | 4/1 |
| Izveštaj o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za prvo polugodište 2012.godine | 15/7 |

INFORMACIJA

| | |
|---|-------|
| Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za prva tri mjeseca 2012. godine | 6/12 |
| Informacija o izvršenju budžeta opštine Ugljevik za devet mjeseci 2012.godine | 15/23 |

MIŠLJENJE

| | |
|-----------|-------|
| Mišljenje | 15/97 |
|-----------|-------|

AKTI NAČELNIKA OPŠTINE

ODLUKE

| | |
|--|------|
| Odluka o sufinansiranju sanacije stambenih objekata povratnika po projektu ZP-102 | 1/2 |
| Odluka o realizacija projekta „Akademija za građane“ | 1/3 |
| Konačna odluka o dodjeli studentskih stipendija za školsku 2011/2012.godinu | 1/ 4 |
| Odluka o dopuni godišnjeg plana javnih nabavki za 2011. g | 1/7 |
| Odluka o usvajanju Plana javnih nabavki za 2012. god. | 4/35 |
| Odluke | 4/57 |
| Odluke o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki za 2012.g | 5/10 |
| Odluka o usvajanju izvještaja popisne komisije o popisu sredstava i izvora sredstava opštine Ugljevik sa stanjem na dan 31.12.2012. godine | 5/16 |
| Odluke o dopuni i izmjeni Plana javnih nabavki za 2012.g | 6/30 |
| Odluka o načinu pružanja usluga fotokopiranja dokum. i naplata troškova kopiranja | 9/20 |
| Odluka o otpisu stalnih sredstava-opreme | 9/21 |

Odluka o imenovanju komisije za likvidaciju otpisanih sredstava opreme 12/7

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju opštinske administrativne službe Opštine Ugljevik 15/98

RJEŠENJA

Rješenje o imenovanju kontakt osobe za provođenje aktivnosti u pripremi prijedloga Projekta za sprovođenje Area Based razvoja (ABD) 1/6

Rješenje o davanju saglasnosti na Statut o izmjeni Statuta JU Centar za kulturu „Filip Višnjić“ Ugljevik 5/19

Rješenja 6/33

Rješenja 12/8

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 1/8

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 5/20

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 6/55

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 7/2

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 9/22

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 10/91

SLUŽBA ZA JAVNE NABAVKE, INVESTICIJE I NADZOR 14/1

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 1/35

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 2/1

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 4/68

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 5/82

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 7/1

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 9/1

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 10/1

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 11/1

RJEŠENJA O ISPLATI NOVČANE POMOĆI 12/34

PRAVILNIK

Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Administrativnoj službi opštine Ugljevik 2/82

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik 5/1

Pravilnik o izmjenama pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi opštine Ugljevik 5/9

Pravilnik o mjerama zaštite i pristupu podacima Agencije za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH i jedinstvenoj bazi podataka matičnih knjiga i knjiga državljana opštine Ugljevik 4/31

Pravilnik o dopunama pravilnika o organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi Ooštine
Ugljevik 6/28

Pravilnik o dopuni Pravilnika o platama, naknadama i ostalim
primanjima zaposlenih u Opštinskoj administrativnoj službi
opštine Ugljevik 7/1

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi
Oštine Ugljevik 12/2

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o rau zaposlenih u Administrativnoj
službi Oštine Ugljevik 12/6

Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o organizaciji i
sistematizaciji radnih mjesta u opštinskoj administrativnoj službi
Oštine Ugljevik 13/22

PLAN

Plan javnih nabavki za 2012. godinu 4/36

OSTALO

Izmjena i dopuna cjenovnika usluga čajne kuhinje 12/4

Normativ utroška materijala za pripremanje toplih napitaka u
samoposl. kafe aparatu 12/5
